




JOURNAU POUR LARI DE LITERATURO, D'ISTORI E DE SCIENCI  
PREISSÈNT TOUTEI LEI QUINGENADO

Se vende pertout. Depausitèri majou au pèr Macsiho : C. MABILLY. Alèio de Meihan, 24.

Abounamen :  
3 fr. e miè per an per tota la Franco.  
Fouero Franco, los pèis en sabre, ço  
que revèn à 5 fr.

Tout ço que toco lou journau dèn  
èstre manda afranqui à l'Empremarié  
Prouvençalo, 15, carrièro d'ou Grand-  
Relogi, à-z-Ais.

Lei plé noun afranqui saran refusa.  
Leis article noan inseri saran pas  
rendu.

## ASSABÉ

Lei persouno que recaupon lou journau  
despièi lou proumièr numero e qu'an pa'n-  
ca paga soun abounamen soun pregado  
de nous manda au mai leu sei tres franc  
e miè. Es lou moumen o jamai noun.

## TAULETO

**PASSO-TÈMS.** — Au clar de la luno. II — E. D. B.  
**POUSSIO.** — Poucién, Meiruèi, Ais. — M. Bour-  
relly. — L'iber, — P. Gourdou. — Lou singe  
que mostro la lanterno magico. — B. Brunèu.  
**REMEMBRANÇO.** — Dòu 30 de Novèmbre au 13 de  
Desèmbre. — L. — A. Gardaire.  
**CRONICO.** — L'ivèr. — Ais : Lou Bi-milenari, —  
Sant-Mitre. — SCEAUX : Florian.  
**PROVERBI PROUVENÇAL.**  
**REVIRAMEN.** — Orlando furioso. — M. Bourrelly.  
**FUHIETOUN.** — La Chato di pèu d'or. — Magali.  
Gaspard de Besso. — Un furnaire.

## PASSO-TÈMS

### AU CLAR DE LA LUNO

#### II

Uno fes, l'avié doune uno fiho de vint an, richo  
e bello. — Ie disien Dido.

Restavo emé si gènt, pas liun de soun endré, dins  
uno bello granjo que semblavo un castèu.

Si parènt, riche coume de masc, n'avien qu'elo...  
e la becavon. Avie perèu un parèu d'ouncle que  
s'èron jamai marida, em'uno tanto, véuso sèns en-  
fant, que touti tres l'avien tout proumès. Se disié  
counmamen dins lou païs que quauque jour, Di-  
do aurié un parèu de cent milo franc.

Tambèn li demandaire manquèron pas. N'en  
venguè de près, de liun, de pertout ; touti de bravi  
drole, de bono famiho e de bon parti : pas un l'a-  
gradè. En touti, Dido atroubè quancarèn : un èro  
ansin, l'autre èro ansièn, aquèu d'aquí avié acò,  
aquèu d'eila avié lou resto ; fauguè touti rascla,  
noun pèr li resoun que Dido metié en avans, mai  
bèn en verita, pèr ço que n'èron pas proun diable.

Filho unenco, Dido avié toujour fa sei quatre  
voulounta ; sei parènt l'avien tant mignoutado e  
counougno, que lou vice qu'avié de naturo,  
coume l'avèn touti, s'èro libramen espandi dins  
soun cor coumè lou grame dins un champ mau  
fatura.

Au mitan di caresso e di sourire que rescoun-  
travo de pertout, dins lou benèstre e l'enchaîngo  
ounte nadavo de countünio, la folo chato s'èro fa  
de la vido un ideau que n'èro pas outro causo que  
lou biable abiha en calignaire. Aquel ideau, Dido  
l'avié pa'ncaro atrouba. Degun de sei demandaire  
avié sachu coumprène, à soun biais, à si mauïero,  
ço que falliè faire e dire pèr se douna l'èr que la  
fouligando chato revassejavo dins soun esprit  
gasta pèr la drudièro.